



Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

09/2-3-16-4-16899/15
Juni.2015. godine

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za javnu nabavku roba – tonera za potrebe MVP BiH;

Poštovani,

U ime Ministarstva vanjskih poslova BiH pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH» br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba:	Srdan Vuković
Telefon:	033 281-268
Faks:	033 227-156
e-mail:	srdjan.vukovic@mvp.gov.ba

U skladu sa članom 52. Zakona ne postoje privredni subjekti s kojima Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ne smije sklapati ugovore/okvirne sporazume o javnoj nabavci (u svojstvu ponuđača, člana grupe ponuđača ili podugovarača odabranog ponuđača).

1. Predmet nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka roba – tonera za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH a prema specifikaciji datoj u Aneksu III, koja je sastavni dio konkurentskog zahtjeva.

JRJN oznaka 30125110-5 (Toner za laserske printere).
30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine).

Obavještenje o nabavci objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 02.06.2015, broj 253-7-1-29-3-11/15.

Predviđa se zaključivanje Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od 24 mjeseca od dana potpisivanja.

U cilju obezbjeđenja ujednačenosti kvaliteta i postizanja očekivanog broja otisaka, te u cilju izbjegavanja kvara i oštećenja štampača izazvanog tonerom slabog kvaliteta, Ugovorni organ neće prihvatiti remontovane tonere i to bilo koje vrste:

- Punjeni ili refilovani toneri,

- Remontovani toneri (popravljeni) ili Industrijski remontovani toneri

- Novo-proizvedeni toneri koji su nastali kao posljedica falsifikata autorskog prava originalnog proizvođača tonera.

2. Uslovi za učesće i potrebni dokazi

2.1 Da bi ste učestvovali u proceduri konkretnog postupka javne nabavke, dužni ste uz obrazac za ponudu (Aneks II) obrazac za cijenu ponude (Aneks III), izjavu iz člana 52. ZJN (Aneks V), popunjen nacrt okvirnog sporazuma (Aneks VI) i izjavu (Aneks VII) dostaviti i sljedeće dokumente:

U svrhu dokazivanja lične sposobnosti (član 45. Zakona) ponuđač je dužan dokazati da:

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- c) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Ponuđač, u svrhu dokazivanja uvjeta iz tačke 2.1. od a) do d) ove TD, dužan je dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) izjavu iz Aneksa IV ove TD. Izjava ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji **bude odabran** kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. **Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.** Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, ugovorni organ će odbiti ponudu, ako na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

2.2 U skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač treba biti registriran u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi s predmetom nabavke djelatnosti iz koje je predmet ove nabavke. Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz člana 46. Zakona, **dužan je dostaviti:**

- aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja

ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se datum, koji je ugovorni organ, odredio u TD kao rok za dostavljanje ponuda).

2.3 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. **Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks V).**

3. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalogi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

4. Priprema ponuda

4.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

4.3 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji, na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverta koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu ili paket.

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH
UL. MUSALA BR.2
71000 SARAJEVO

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

„Ponuda za nabavku roba – tonera za potrebe MVP BiH, broj postupka: 09/2-3-16-4-16899/15- ne otvarati“

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,

- 4.4 Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

5. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je **29.06.2015.godine do 12 sati**. Javno otvaranje ponuda će se održati **29.06.2015. godine u 12:15 sati**, u prostorijama ugovornog organa, adresa Musala br. 2 (Velika sala). Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazuju u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sledeće informacije:

- naziv ponuđača
- ukupna cijena navedena u ponudi
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

- 6.1 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.
- 6.2 Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini,

Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavci roba, najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

7. Obavještenje o dodjeli

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

8. Zaključenje ugovora i podugovaranje

Okvirni sporazum će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona. Ponuđač koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za ponudu navesti naziv podugovarača i/ili dio okvirnog sporazuma koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od ove dvije informacije, čime je izrazio namjeru podugovaranja).


9. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

Za sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata.

Aneksi:

- Aneks 1 - Obavještenje o nabavci
- Aneks 2 – obrazac za ponudu
- Aneks 3 – obrazac za cijenu ponude
- Aneks 4 – Izjava o ispunjenosti člana 45. Zakona
- Aneks 5 – Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona
- Aneks 6 - Nacrt okvirnog sporazuma
- Aneks 7 – Izjava



POMOĆNIK MINISTRA

Srdan Arnaut

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI**253-7-1-29-3-11/15****ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN****I 1. Podaci o ugovornom organu**

Naziv	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB	4200950590002
Kontakt osoba	Srđan Vuković
Adresa	Musala 2
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon	(033) 281-268
Faks	(033) 227-156
Elektronska pošta	srdjan.vukovic@mvp.gov.ba
Internet adresa	www.mfa.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju**I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće****I 4. Adresa za dodatne informacije****I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost****I 5.a. Vrsta**

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZIN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tonera

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba - tonera za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH

II 4.c. Jedinствени rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	30125110-5	Toner za laserske štampače/faksimil uređaje
Dodatni predmet(i)	30125120-8	Toner za fotokopirne mašine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Musala br. 2 71000 Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.6.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	29.6.2015. 12:00:00
-----------------	---------------------

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

28

Datum i vrijeme	29.6.2015. 12:15:00
Adresa i mjesto	Musala br. 2 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko ponuđači preuzmu TD na web stranici ugovornog organa, obavezno je pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta TD, kao i datum i vrijeme preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena;

OBRAZAC ZA PONUDU

Aneks II

strana 1 od 2

Broj nabavke: 09/2-3-16-4-16899/15**Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki: 253-7-1-29-3-11/15****Broj ponude:** _____**Datum:** _____**UGOVORNI ORGAN:**

Naziv ugovornog organa	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH
Adresa	MUSALA br. 2
Sjedište	71000 SARAJEVO

PONUĐAČ (ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	
Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač je u sistemu PDV:	
Adresa za dostavu pošte	
E – mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

2

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli objavom na Portalu javnih nabavki dana 02.06.2015. godine, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo sledeće:

1. CIJENA PONUDE

Ukupna cijena naše ponude iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a: _____ KM ili slovima _____

PDV (17%): _____ KM ili slovima _____

Ukupna cijena sa PDV-om: _____ KM ili slovima _____

2. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja)

Naziv i sjedište podugovarača: _____
i/ili dio ugovora koji se namjerava podugovarati: _____

3. Prihvatamo sve uslove definisane ovom tenderskom dokumentacijom bez ikakvih rezervi i ograničenja. U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(ime i prezime)

(potpis)

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv i identifikacioni broj ponuđača: _____

Broj i datum ponude: _____

Poz.	Opis usluge	J.m.	Količina	Cijena bez PDV-a u KM	Popust u KM	Cijena sa popustom bez PDV-a u KM		PDV	Cijena sa popustom i PDV-om u KM	UKUPNO u KM
						7	8			
				5	6	7	8	9	(4 x 9)	10
1	2	3	4							
1	Cartridge 51633 M ili ekvivalent	kom	1							
2	Cartridge HP 51633 A ili ekvivalent	kom	1							
3	Cartridge BCI 11C Crni ili ekvivalent	kom	4							
4	Canon FX 10 ili ekvivalent	kom	2							
5	Drum Lenovo LJ 3000 LD1830 ili ekvivalent	kom	40							
6	Toner Canon NPG 10 ili ekvivalent	kom	2							
7	Toner Canon C-EXV 3 ili ekvivalent	kom	5							

33	Toner HP CE251A ili ekvivalent	kom	6						
34	Toner HP CE252A ili ekvivalent	kom	6						
35	Toner HP CE253A ili ekvivalent	kom	6						
36	Toner HP CC530A ili ekvivalent	kom	12						
37	Toner HP CC531A ili ekvivalent	kom	8						
38	Toner HP CC533A ili ekvivalent	kom	8						
39	Toner HP CC532AA ili ekvivalent	kom	8						
40	Toner HP CP4005 Black ili ekvivalent	kom	10						
41	Toner HP CP4005 Blue ili ekvivalent	kom	6						
42	Toner HP CP4005 Magenta ili ekvivalent	kom	6						
43	Toner HP CP4005 Yellow ili ekvivalent	kom	6						
44	Toner Kyocera TK 1140 ili ekvivalent	kom	10						
45	Toner Kyocera TK 350 ili ekvivalent	kom	10						
46	Toner Kyocera TK-18 ili ekvivalent	kom	5						
47	Toner Lenovo LT1830 ili ekvivalent	kom	150						
48	Toner Lexmark 32 ili ekvivalent	kom	4						
49	Toner Lexmark 33 ili ekvivalent	kom	4						
50	Toner Lexmark E 323 ili ekvivalent	kom	4						
51	Toner Lexmark E230 ili ekvivalent	kom	2						
52	Toner Lexmark 12A8400 ili ekvivalent	kom	5						
53	Toner Lexmark 12A7460 ili ekvivalent	kom	80						
54	Toner Lexmark T630 ili ekvivalent	kom	10						
55	Toner Lexmark T650 ili ekvivalent	kom	40						
56	Toner Lexmark E260 ili ekvivalent	kom	10						
57	Drum Lexmark E 260 ili ekvivalent	kom	10						

2

58	Toner Lexmark 50F5000 ili ekvivalent	kom	10				
59	Toner Lexmark 12A8400 ili ekvivalent	kom	10				
60	Toner Xerox 1012 ili ekvivalent	kom	4				
61	Toner Xerox WC 420 ili ekvivalent	kom	4				
62	Toner Toshiba T2450 ili ekvivalent	kom	50				
63	Toner Toshiba T2840E ili ekvivalent	kom	20				
64	Toner Toshiba 2340 ili ekvivalent	kom	4				

- UKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV -om _____
- PDV NA UKUPNU CIJENU PONUDE _____
- UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a _____

NAPOMENA: Ekvivalentni toner je takav toner da se bez ikakvih izmjena i prilagođavanja može koristiti u uređaju za koji je namijenjen i da daje iste rezultate kao i originalni.

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Jedinичna cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponudaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinичna cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedan od mogućih opcija

Aneks IV

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (navesti naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran,
- b) pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije,
- c) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran,
- d) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona

o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravnu osobu) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

(ime i prezime)

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.

Aneks V
Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime),
sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od
_____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne
djelatnosti _____ (navesti naziv privrednog
društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____,
čije sjedište se nalazi u _____ (grad/općina),
na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u
postupku javne nabavke _____ (navesti
tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ

(navesti tačan naziv ugovornog
organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj:
_____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa
članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom organu, uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti, on ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom organu uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru službene ovlasti radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima u BiH.

Izjavu dao (ime i prezime): _____

Mjesto i datum davanja izjave: _____

OKVIRNI SPORAZUM

o nabavci tonera za potrebe MVP BiH

Zaključen u Sarajevu, dana _____ 2015. godine, između:

- **Bosna i Hercegovina, Ministarstvo vanjskih poslova**, (Musala 2, 71000 Sarajevo),
zastupanog po ministru vanjskih poslova Crnadak Igoru (u daljnjem tekstu: ugovorni
organ)

i

- _____ zastupanog po _____ (u daljnjem tekstu: izvođač).

(obavezno ispuniti dolje navedeno)

Registarski broj: _____
Transakcijski račun kod banke: _____
Identifikacioni broj: _____
Identifikacioni broj PDV: _____
Poreski broj: _____

Član 1.

Predmet ovog okvirnog sporazuma je nabavka i sukcesivna isporuka tonera prema vrstama i količinama datim u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH, nakon provedenog konkurentskog postupka sa dodatnom objavom obavještenja za dostavljanje ponuda broj : 09/2-3-16-4-16899/15 kao i Odluke ministra broj: _____ od _____. godine, a na preporuku Komisije za javne nabavke Ministarstva vanjskih poslova BiH i ponude dobavljača broj: _____ od _____ 2015. godine, koja je ocijenjena na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, te je i sastavni dio ovog okvirnog sporazuma.

Član 2.

Ukupna vrijednost predmeta nabavke, iz člana 1. ovog okvirnog sporazuma u konvertibilnim markama, bez uključenog PDV-a iznosi:

_____, __ KM

Slovima : (_____ i ___ /100KM)

PDV po stopi od 17% iznosi :

_____, KM

Slovima : (_____, /100KM)

Ukupna vrijednost sa uključenim PDV-om, iznosi:

_____, KM

Slovima: (_____, /100KM)

Cijene iz člana 2.ovog okvirnog sporazuma neće se mijenjati tokom njegovog trajanja.

Dobavljač je dužan na fakturi ili dokumentu koji čini sastavni dio fakture jasno naznačiti količine i vrste tonera na koje se konkretna faktura odnosi.

Član 3.

Prodavac se obavezuje sljedeće:

- (1). Na efikasno izvršenje predmetne nabavke;
- (2). Da će izvršiti transport predmetne robe, utovar, istovar i unošenje robe do mjesta isporuke Musala br. 2, 71 000 Sarajevo;
- (3). Da će obezbjediti da se roba dopremi na način koji će onemogućiti njeno uništenje ili oštećenje tokom prevoza i dostavljanja do mjesta isporuke;
- (4). Prodavac je odgovoran u potpunosti za sve poreze, takse, dozvole, odobrenja i ostale zakonske obaveze koje nastanu do momenta isporuke robe prodavcu;
- (5). Kvalitet robe je tačno definisan Ponudom i niti u jednoj varijanti ne smije doći do odstupanja od kvaliteta.
- (6). Ukoliko u ugovorenom periodu, isporučeni toneri ne budu funkcionalni i korištenjem istih se prouzrokuje šteta na opremi za koju su namijenjeni, prodavac je dužan da u razumnom roku, ne dužem od deset dana počev od dana pismenog obavještenja kupca, otkloni štetnu posljedicu, na način da će o svom trošku izvršiti zamjenu neadekvatnih tonera i servis uređaja koji je oštećen korištenjem neadekvatnog tonera i da ga dostavi kupcu u ispravnom stanju. Pismeno obavještenje sadrži objektivne navode o posljedicama primjene neadekvatnih tonera koji su prouzročili štetu kupcu, na osnovu (dijagnostike) ovlaštenog servisa predmetne opreme koja će se izvršiti uz prisustvo predstavnika kupca. Ukoliko u roku od deset dana prodavac ne izvrši servisiranje i isporuku oštećene opreme ili kupac ne bude zadovoljan načinom na koji su otklonjene nepravilnosti, postupaće se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Bosne i Hercegovine;

Član 6.

Ovaj okvirni sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od ovlaštenih lica ugovornog organa i dobavljača i traje 24 mjeseca.

Član 7.

Na odnose koji eventualno nisu uređeni ovim ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko jedna od ugovornih strana propusti ispuniti ovim okvirnim sporazumom propisane obaveze, u eventualno ostavljenom naknadnom roku, koji ne može biti duži od 7 (sedam) radnih dana, druga ugovorna strana ima pravo raskinuti okvirni sporazum na osnovu izjave date u pisanoj formi.

Član 9.

Eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju, nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.

Član 10.

Ovaj okvirni sporazum zaključen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

**ZA UGOVORNI ORGAN
MINISTAR**

ZA DOBAVLJAČA

Igor Crnadak

Broj: _____

Sarajevo: _____

Broj: _____

NAPOMENA:

Konačna verzija ovog okvirnog sporazuma sačinjit će se po izboru najpovoljnijeg izvodača.

Pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću, dajemo sljedeću:

I Z J A V U

Kojom se obavezujemo da ćemo u slučaju izbora za najuspješnijeg dobavljača i zaključenja Okvirnog sporazuma po okončanju postupka javne nabavke robe – tonera za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH a u skladu sa predmetnim ugovorom, vršiti isporuku adekvatnih tonera i ketridža isključujući remontovane tonere (imaju razne nazive: reciklirani, punjeni, dopunjavani i sl.) u cilju obezbjeđenja ujednačenosti kvaliteta i postizanja očekivanog broja otisaka, te u cilju izbjegavanja kvara i oštećenja štampača izazvanog tonerom slabog kvaliteta, isključujući remontovane tonere i to bilo koje vrste:

- Punjeni ili refilovani toneri,
- Remontovani toneri (popravljeni) ili Industrijski remontovani toneri
- Novo-proizvedeni toneri koji su nastali kao posljedica falsifikata autorskog prava originalnog proizvođača tonera.

Potpis i pečat ponuđača
